

SEPEDI-PUKUTŠHOMO

Puku ya
3
kotara ya 3

Mphato wa R PUKUTŠHOMO YA 3

Leina:

Phapoši:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



E boeleditšwe
ebile e sepelelana
le CAPS

Dipukutšomo tša Rainbow tša ngwaga wa mathomo wa Mphato wa R ke maano a Kgoro ya Thuto ya Motheo a go kaonafatša mošomo wa sekolo wa bana ba Afrika-Borwa. Dinyakišio di bontšha gore ngwaga wo mongwe le wo mongwe wo bana ba ikhwetšago ba dira ditiro tše di ba fago mafolofolo pele ga Mphato wa 1. ba dira bokaone dithutong tša bona mengwaga ye e latelago - dithutong tša bona tša praemari le tša dikhontari. Ke ka lebaka leo go lebelelwago kudu dithuto tša Mphato wa R.

Lenaneothuto la Kgato ya Mathomo le nyaka gore barutwana ba Mphato wa R ba fiwe sebaka sa go tšwetša pele bokgoni bja pele ba ka bala le pele ba ka ngwala gammogo le bokgoni bja tša mmetse, ba tla swanela go hwetša motheo wo o tiilego wa tša thuto gore ba kgone go kwešia bokaone ge ba ithuta tša Mphato wa 1 le go ya pele.

Ka lebaka leo dipukutšomo tša Mphato wa R di lebišitšwe go ruta bana le go tšweletša pele mabokgoni a, le dikgopolo tše bohlokwa tša mathomo tše ba di nyakago go aga motheo wa go tia wa go ithuta. Di fa bana sebaka sa go tšwela pele le go ithuta mabokgoni ao a tla ba lokišetšago thuto ya semmušo.

Pele bana ba ithuta go bala ba swanela go ithuta go swara pene le puku le go phetlolla matlakala a yona le go kwešia gore dipuku di šoma bjang. Ba swanela go kwešia tswalano magare ga mantšu le diswantšho tše di lego ka pukung le go lemoga gore mantšu mo letlakaleng a agiwa ke medumo gomme a na le tlhalošo. Ka wona mokgwa woo pele bana ba ithuta go ngwala ba swanela ke go tšwetša pele nyalano ya tšhišinyego ya dikwi go ithuta go agega ga dibopego gomme ba tšwela pele ka go hlama maletere. A ke ona mabokgoni a nnete ao dipukutšomo tše di lebišitšego go a tšwetša pele.

Re a tseba gore bana ka moka ga ba ithute ka lebelo la go swana. Dipukutšomo tša Mphato wa R di kgontšha barutiši go lebelela lebelo leo ngwana yo mongwe le yo mongwe a ithutago ka lona ge go kgonagala; go boela morago, gape ge go kgonagala ba ya pele ka mo pukung go ya ka bokgoni bja ngwana yo mongwe le yo mongwe. Gape mešongwana ye e tla thuša barutiši go lemoga mathata ao bana ba ka bago le ona ge ba ithuta gore a tla a hlokomelwe pele ngwana a thoma ka dithuto tša semmušo.

Dipukutšomo tše di kopantšha go ruta tsebotlhaka le go ruta mmetse le mabokgoni a bophelo a le karolo ya merero ye 20 ka go šomiša go bapala le go šomiša mekgwa ya go dira gore barutwana ba bannyanne ba be le kgahlego le šedi ya go ithuta. Re hutša gore barutwana ba gago ba tla ipshina ka go šomiša mešongwana ye e lego ka go dipukutšomo tše, ge ba dutše ba gola ba bile ba ithuta, le gore wena bjalo ka morutiši wa bona o tla thaba le bona.



Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


SEPEDI HOME LANGUAGE
GRADE R – BOOK 3
TERM 3
ISBN 978-1-4315-0716-0
THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.




9 781431 507160



A re opeleng



Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.



Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.



Alfabete



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Third edition published in 2015

ISBN 978-1-4315-0716-0

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

Mphato Wa R

DI KOPANTŠWE

- Tsebotlhaka
- Numeresi
- Mabokgoni a bophelo



1	Dinamelwa	2
2	Mešomo ye batho ba e dirago	12
3	Meetse	22
4	Polaseng	32
5	Tikologo ye e hlwekilego	42



Ditaelo tše di lego mabapi le disegwa di
kua morago ka pukung.



Go morutiši:

Barutwana ba swanetše go ithuta mošomo wa bona pele ba ka leka go feleletša mešongwana ya bona ka gare ga dipukutšhomo. Mohlala:

- Ge barutwana ba swanetše go dira sediko karabong ya maleba, e re ba thome ka go bea leswao karabong ya maleba.
Ba swanetše go botšiša morutiši gore na karabo ke ya maleba pele ba e ngwala ka dipukung tša bona.
- Ge mošongwana o nyaka gore barutwana ba latiše se sengwe, a ba dire bjalo ka menwana ya bona pele ba e ngwala.

Hle hlokomela: Barutwana ka moka ba mo dikgatong tša go fapania tša go tšwela pele. Ge o bona gore ba bangwe ba barutwana ba sa nyaka thušo ya go tšwetša pele mabokgoni a bona a go lekanyetša mmele, e re ba ithute go ngwala ka dipukung tša bona tša go ba le methalo go fihla ba kgona go ka ngwala gabotse ka go dipukutšhomo tša bona.



SEPEDI


Puku ya

3

kotara ya 3



Dinamelwa





A re direng


Dira sediko go dikologa diswantšho ka mmala wa maleba.

Ke senamelwa sefe seo se sepelago mo fase?

Ke senamelwa sefe seo se sepelago ka meetseng?

Ke senamelwa sefe seo se sepelago moyeng?

Mamaretša
dimamaretšwa
dikgobeng tša
maleba.



A re boleleng



Lebelela diswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.

Ke mehuta ye mekae ya dinamelwa yeo o e bonago?

Ke bana ba bakae bao ba tshelago mmila kua methalong ya pitsi?

O šomiša senamelwa sefe ge o eya sekolong?

Ke bana ba bakae ka phapošing ya lena bao ba yago sekolong ka maoto?



TEACHER: Sign

Date




A re ngwaleng

Thala seswantšho go laetša ka fao o yago sekolong ka gona.


Kotara ya 3 – Beke ya 1–5

Ke ya sekolong ka:







Ke nna:



A re baleng

Lebelela diswantšho ka tlhokomelo gomme o botše mogwera wa gago seo se diragalago mo seswantšhong se sengwe le se sengwe. Ka morago, nagana gore go tlide go diragala tiragalo efe, gomme o thale seswantšho sa mafelolo.

Mpša ya Phuki le yona e nyaka go ya sekolong ka fao, e mo šala morago.



4



TEACHER: Sign _____ Date _____

5





Kotara ya 3 – Beke ya 1–5




A re ngwaleng

n

Latela tlhaka ka monwana wa gago gomme ka
morago o e latele ka phensele.
Thoma mo go lerontho.





noga



Latela tlhaka.

n




6

1.4



A re ngwaleng


Ngwala tlhaka ye, **n** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.




n oka



n ose




n oga



n are



n amane



n alete

Ngwala leina la gago gomme ka morago o mamaretše semamaretšwa go laetša mošomo wa gago wo mobotse.



Ke nna:

TEACHER: Sign

Date




7

1.5



Are baleng

Lebelela seswantšho gomme o bone gore go na le difofane, difatanaga, dillori, dipaesekele, dithuthuthu le dipese tše kae. Ka morago o latele nomoro ya maleba mothalong wo seswantšho se lego go ona.





1.6



A re direng


Feleletša go thala seswantšho sa
pese, ka morago o se khalare.



Ngwala leina la gago gomme ka morago o mamaretše semamaretšwa go laetša mošomo
wa gago wo mobotse.



Ke nna:



TEACHER: Sign



Date

1.7




A re boleleng

Lebelela diswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.
Na mehuta ye ya dinamelwa e fetogile bjang go tloga kgale?
Ke dinamelwa dife tše di šomišwago mo fase, ka meetseng le
kua moyeng?
Ke mehuta efe ya dinamelwa yeo e nago le maotwana?
Latela gomme o khalare maotwana.




1.8



TEACHER: Sign _____ Date _____



Mešomo yeo batho ba e dirago



borasetimamollo



mootledi wa
thekisi



ngaka le mooki



mekhenikhi

Mamaretša
dimamaretšwa
dikgobeng tša
maleba.



A re boleleng

Lebelela seswantšho se segolo gomme o
hwetše batho ka moka bao ba re thušago.
Bolela gore ba dira eng go re thuša.
O ka tshela tsela kae?
Ke dinamelwa dife tše o kgonago go di bona
mo seswantšhong se?

bašomammileng

TEACHER: Sign

Date





21



A re direng

Lebelela diswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.
Ka morago thala mothalo go laetša seo motho yo mongwe le yo
mongwe a se šomišago. Batho ba, ba re thuša bjang?



2.2




A re boleleng

Ke bafe go batho ba, ba ba

- šomago ka dinamelwa?
- šomago ka meago goba go lokiša?
- hlokamelago gore re phela gabotse?
- šomago ka dijo?

Mamaretša
dimamaretšwa
dikgobeng tša
maleba.

Dinamelwa



Ditirelo



Maphelo



Dijo



Ngwala leina la gago gomme o iphe naledi ka lebaka la mošomo wo mobotse.



Ke nna:

TEACHER: Sign _____ Date _____

2.3



A re baleng

Latela ditlhaka tša mathomo ka morago o bale mantšu.


S



sekero




sekepe



sefofane

a



apole



araka




aene

t



tamati



tau




tafola

i



phir



gloo



pitša


p



pitsi



pere




pudi

2.4



A re baleng

Lebelela diswantšho ka go kholomo ya pele gomme o botše mogwera wa gago gore bothata ke eng mo go se sengwe le se sengwe. Ka morago thala mothalo go laetša gore ke mang a ka thušago batho ba, go rarolla bothata mo seswantšhong se sengwe le se sengwe.



2.5






Kotara ya 3 – Beke ya 1–5

A re baleng

Swaya dipoloko tšeō di nago le dilo tše 6.



Ithute go ngwala nomoro ye, 6.



2.b




Ke nna:



A re direng

Phaphatha diatla ge o dutše o
bitša mantšu a.



ngaka

nga

ka

molemi

mo

le

mi



ambulanse

a

m

bu

la

n

se



moagi

mo

a

gi

mopenti

mo

pe

n

ti



TEACHER: Sign

Date




2.7




A re ngwaleng

m

Latela tlhaka ka monwana wa gago gomme ka
morago o e latele ka phensele.
Thoma mo go lerontho.



mohlare



Latela tlhaka.






2.8



A re ngwaleng


Ngwala tlhaka ye, **m** gomme o theeletše modumo ge o dutše
o bolelela mantšu godimo.

**m**ae**m**ahea**m**ahlo**m**olomo**m**afofa**m**angina

Ngwala leina la gago ka morago o mamaretše semamaretšwa sa go laetša mošomo wo mobotse.



Ke nna:




TEACHER: Sign

Date



3

Meetse




A re boleleng







Ke diphoofolo dife tše di phelago ka meetseng?
Ke dinamelwa dife tša ka meetseng tše o di bonago?
Bana ba šomiša eng gore ba phaphamale?
Ke dilo dife tše o di tsebago tše di phaphamalago?
Ke mehuta efe ya dilo yeo e ka se kgonego go phaphamala?

Mamaretša
dimamaretšwa
dikgobeng tša
maleba.



A re direng


Šomisa dimamaretšwa go
mamaretša bana kgauswi le
bommagobona.



TEACHER: Sign

Date


3.I



A re ngwaleng

Mamaretša dimamaretšwa dikgobeng tša maleba.
Ka morago o bolele ge eba selo se a nwelela goba
se a phaphamala.

Mamaretša
dimamaretšwa
dikgobeng tša
maleba.




3.2



A re direng

Thala seswantšho sa ge o thutha, o hlapa ka pafong, o thala ka seketswana, goba o ipshina ka meetseng goba o le kgauswi le meetse.



Ke nna:

TEACHER: Sign _____ Date _____

3.3




A re baleng

Ke dife tša diphoofolo tše, tšeо di kgonago go thutha, gape
ke dife tšeо di kgonago go fofa?

Mamaretša dimamaretšwa go laetša gore ke phoofolo efe
yeo e thuthago ka meetseng, le gore ke efe ye e fofago
kua lefaufaung.

Mamaretša
dimamaretšwa
dikgobeng tša
maleba.





3.4

A re baleng

Latela dinomoro go tloga go 1–10 gomme o thuše mothinyi go hwetša letlotlo.



TEACHER: Sign

Date


3.5



A re ngwaleng

d


Latela tlhaka ka monwana wa gago gomme ka
morago o e latele ka phensele.
Thoma mo go lerontho.



Latela tlhaka.




3.6



A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye, **d** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.




dinoga




dikuku




dipuku



dinamune



dinku



dikgomo

Ngwala leina la gago, ka morago o mamaretše semamaretšwa go laetša mošomo wo mobotse.



Ke nna:

TEACHER: Sign











Date

3.7



A re baleng

Mo go mothalo wo mongwe le wo mongwe, thala leswao le, X ka go
le pokisi leo le nago le palo ya tlase go feta ya dilo.



3.8



A re baleng



Swaya jeke ye e
nago le maswi a
mantši go feta.





Swaya komiki ye
e nago le teye ye
ntši go feta.



Swaya lepotlelo le le
nago le oli ye nnyane
go feta.



Khalara mapotlelo a. Le tee o le tlatše, le lengwe o le tlatše
seripagare gomme la mafelelo o le tlogele le se na selo.



tletše


tletše seripagare

ga le na selo

TEACHER: Sign

Date

Polaseng




Mamaretša
dimamaretšwa
dikgobeng tša
maleba.

A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.
Na o kile wa ya polaseng?
Ke dienywa dife tše o di bonago mo seswantšhong?
Ke merogo efe ye o e bonago mo seswantšhong?
Na o bjala merogo kua gae?
Na ngwana yo mongwe le yo mongwe o dira eng?

A re direng

Šomiša dimamaretšwa tša gago go feleletša patronē.



TEACHER: Sign

Date

4.I



A re direng

Mamaretša dienywa le merogo kholomong ya maleba.
Bolela gore seenywa se sengwe le se sengwe le morogo wo
mongwe le wo mongwe di na le tatso ye bjang le gore ge o
di phophola di kwagala bjang. Bolela maina a tšona gomme o
phaphathe diatla go ya ka mošito wa tšona. (kha/be/tšhe).

Mamaretša
dimamaretšwa
dikgobeng tša
maleba.

seenywa

apole	namune
diterebe	panana
phaeneapole	pšere
phopho	perekisi

merogo

dinawa	khabetšhe
dierenkisi	sepiniše
letapola	kherote
leheia	lefodi





A re baleng

Bala dienywa tše le merogo gomme ka morago o latele
nomoro ya maleba ka monwana.

4.2




3




1

2



5

3




4

5




2

1




4

6



7

6



6

7




TEACHER: Sign


Date

4.3

Borui



4.4



Lebelela seswantšho gomme o bolele ka se o se bonago.
Batho ba dira eng?

Ke ditšweletšwa dife tša go fapanatše re di hwetšago
mo polaseng ye?

Maswi re a hwetša kae?

Ke dijodife tše dingwe tše re ka di dirago ka maswi?

Wulu re e hwetša kae?

Wulu re e šomišetša eng?

Mae re a hwetša kae?

Todi re e hwetša kae?



A re boleleng




TEACHER: Sign _____ Date _____

4.5



A re baleng


Thala mothalo go laetša gore re hwetša eng diphoofolong tše.






A re baleng

Thuša rapolasa go bala diruiwa tša gagwe.




+




=


3




+




=




+



=



+



=



Ke nna:

TEACHER: Sign

Date





4.7



A re ngwaleng


g

Latela tlhaka ka monwana wa gago ka morago
o e latele ka phensele.
Thoma mo go lerontho.



Latela tlhaka.

g






A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye, **g** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.



garafo



garane



gempe



galase



gauta



gase

Ngwala leina la gago, ka morago o mamaretše semamaretšwa, go laetša mošomo wo mobotse.



Ke nna:



TEACHER: Sign

Date



Tikologo ye e hlwekilego



Mamaretša
dimamaretšwa
dikgobeng tša
maleba.

A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka bohlokwa bja
tikologo ye e hlwekilego.
Bana ba dira eng go hlwekiša lebala?
Re ka šomiša gape bjang dithini tša kgale le dipampiri go
dira selo se sefsa?

TEACHER: Sign

Date

43

5.I




A re direng

Ke ditiroatla tša mohuta mang tše re ka di dirago ka dipolastiki tša kgale le ka dipampiri tša kgale?


Šomiša dimamaretšwa tša gago go laetša ka fao o ka hlophago dipampiri tša kgale, dipolastiki le digalase ka ditshelong tša go fapana tša matlakala gore di tle di šomišwe gape go hlama selo se sefsa.

Mamaretša
dimamaretšwa
dikgobeng tša
maleba.


Galase



Pampiri



Polasetiki




5.2




A re baleng


Khalara dikhutloharo tše 7 gomme o latele nomoro.



Khalara dikwere tše 7 gomme o latele nomoro.



Khalara didiko tše 7 gomme o latele nomoro.



Ithute go ngwala nomoro ye, 7.



TEACHER: Sign

Date


5.3





A re ngwaleng




Latela tlhaka ka monwana wa gago.
Thoma mo go lerontho.



molomo



Latela tlhaka.





5.4



A re ngwaleng


Ngwala tlhaka ye, O gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.



o nt o



o kt o phase



n o ga



o r o l o s i



n o ka

Ngwala leina la gago, ka morago o mamaretše semamaretšwa go laetša mošomo wo mobotse.



Ke nna:

TEACHER: Sign




Date

5.5



A re boleleng

Lebelela diswantšho gomme o bolele ka ga seo se diregago marega.
O dira eng marega gore o dule o huthumetše?
Na dimela di amega bjang?
Na diphoofolo di amega bjang?
Na marega re ja eng, ra bapala eng le go apara eng?




5.6



A re direng

Khalara seswantsho se.
O tseba bjang gore ke letšatši la marea?



TEACHER: Sign _____ Date _____



5.7



A re baleng

Latela nomoro.

Ka morago o khalare palo ya maleba ya dilo mothalading wo mongwe
le wo mongwe.

5.8



Sega dikarata tše mo go methalo ya marontho gomme
o bone ge eba o ka kgona go nyalanya seswantšho le
dinomoro tša maleba.

Lemoga gore
dikarata tše di
kgona go šonišwa
ka pele le ka
morago.



	<p>1</p> <p>●</p>		<p>2</p> <p>● ●</p>
	<p>3</p> <p>● ● ●</p>		<p>4</p> <p>● ● ● ●</p>
	<p>5</p> <p>● ● ● ●</p>		<p>6</p> <p>● ● ● ●</p>
	<p>7</p> <p>● ● ● ●</p>		<p>8</p> <p>● ● ● ●</p>




A re direng

Sega dikarata tše mo go methalo ye meso ya
disegwa gomme o nyalanye tlhaka le seswantšho
sa maleba.


Lemoga gore
dikarata tše di
kgona go šomiswa
ka pele le ka
morago.

a



apole

n



noga

p



pitsi

m



mohlare

o



oli

d



dieta

t



tau

s




sekero

5.9




A re baleng

Thuša mohlokomedi wa diphoofolo go bala diphoofolo.




+




=


2




+




=




+




=




+



=



+



=



TEACHER: Sign

Date



Disegwa




Papadi ya go kguna go gopola:

Hlakahlakanya dikarata gomme o di bee godimo ga tafola ka go di ribega. Bula dikarata tše pedi ka nako e tee. Ge di swana le tsha gago di beele ka thoko. Bogelang gore ke mang a ka fetšago go pakolla dikarata pele. Ka morago o šomiše dikarata tsha gago tsha go kguna go gopola gomme o bapale papadi ya go phamolelana le mogwera wa gago.

Go latelanya dikarata:

Sega dikarata tše gomme o di bee ka tatelano ya maleba ka morago o bolele kanegelo ka ga seo se diregago go tatelano ye nngwe le ye nngwe.



Go bala puku:

Latela ditaelo gomme o dire puku ka disegwa tše.

Eya le yona gae gomme o e balele bagwera ba gago le balapa.



DISEGWA TŠA KA



A re direng





Sega letlakala mo go mothaladi wa marontho kua godimo, ka morago o mamaretše letlakala leo mafelelong a puku gore o dire kanapa. Bea disegwa tša gago ka gare ga kanapa ye gore di se ke tša timela.


MAMARETŠA MO


MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO








Diphoofolo di nyaka go ja dibjalo.

4




Ditamati di gola ka pela ebile di butšwa ka pela.

5




Re na le merogo ye mentši yeo re e rekišago kua mmarakeng.

8



Phuki le Tumišo ba šoma ka tšhengwaneng ya merogo ka mehla.


1




Ke tlile go ja tamati ka dijo
tša letena.













Phuki o nošetša dibjalo.






Go se go ye kae, re tla ba le
ditamati tše re di jago.



Batho ka moka ba tlile go tlo
bona tšhengwana.








Sara o swanetše go robala.
O fiša kudu.

4

Sara o swerwe ke mabora.
O na le dišo tše ntši.

5



Sara o fodile. A ka boela
sekolong. Bjale a ka bapala le
bagwera ba gagwe.

8



Go ya ngakeng




1




Sara o ngakeng. Ngaka e
re Sara a dule gae.

6



Sara o a fiša. O lwalala kudu moo
a ka se kgonego go
ya sekolong.

3



Sara o ikwa a lwalala kudu moo
a bilego a ka se kgone go ja
difihlolo.

2



Sara o nwa dihlare tša gagwe.

7